


SKUPŠTINA CRNE GORE

Predsjedniku

Darku Pajoviću

 CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	30.08.	20.16	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	28-1/16-2/16		
VEZA:	Datum, _____		
EPA:	1186 XXV		
SKRACENICA:	PRILOG:		

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore, na **Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u eure EUR** podnosimo sledeće amandmane:

AMANDMAN 1

Član 3 Predloga Zakona mijenja se i glasi:

„Član 3

„Obračun kredita, odnosno potraživanja

Komercijalne banke, odnosno treća lica dužni su da nakon konverzije kredita u eure EUR, izvrše novi obračun kredita, odnosno potraživanja sa uračunatom fiksnom kamatnom stopom od 8,2% na godišnjem nivou.

Stav 1 ovog člana primjenjuje se i na kredite koji su u redovnom postupku ili prinudnom naplatom otplaćeni, pa se komercijalne banke, odnosno treća lica obavezuju da više uplaćeni iznos sredstava od obaveze utvrđene po ovom zakonu, vrate klijentu.

Pri izračunavanju iznosa duga po osnovu potraživanja iz ugovora koje su komercijalne banke jednostrano raskinule, uključujući i potraživanja ustupljena trećim licima, u obračun duga se uključuje i zakonska zatezna kamata obračunata u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate („Službeni list RCG“, broj 83/09).

Obrazloženje:

Predloženi amandman u vezi sa st. 1 i 2 ovog člana se daje radi pravno-redakcijskog poboljšanja predloženog teksta.

Stav 3 se predlaže radi izričitog regulisanja tretmana zateznih kamata u slučaju ugovora koji su jednostrano raskinuti i/ili ustupljeni trećim licima i time izbjegavanja mogućeg različitog tumačenja u praksi.

Naime, Zakon o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u eure EUR, kao i predložene mjere i dopune tog zakona, ne sadrže odredbe kojima se jasno definiše da li se pri obračunu po osnovu raskinutih ugovora, uključujući i prenesena

potraživanja na treća lica, isključuje primjena Zakona o visini stope zatezne kamate ili ne. U takvoj situaciji, obveznik konverzije – komercijalna banka ili treće lice može obračunatu zakonsku zateznu kamatu uključivati u obračun duga i to na način što bi se iznos duga, izračunat primjenom kamatne stope od 8,2% (zaključno sa danom ugovora), uvećao a iznos zakonske zatezne kamate od trenutka raskida ugovora do datuma kada se izvrši konverzija u skladu sa Zakonom o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u eure EUR.

Ukoliko se ovo pitanje jasno ne definiše izmjena zakona, postoji visok rizik da će u primjeni odredbi o obračunu duga po osnovu raskinutih ugovora doći do različitih tumačenja od strane obveznika konverzije – komercijalnih banaka ili trećih lica i njihovih klijenata, pa je neophedno da se zakonom jasno definiše da li se na ove slučajeve primjenjuje Zakon o visini stope zatezne kamate ili ne.

U tom smislu, predloženi amandman koji se odnosi na stav 3 člana 3 Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u eure EUR sadrži i alternativno rješenje, a izbor između ova dva rješenja zavisi od stava zakonodavca.

AMANDMAN 2

Poslije člana 3 dodaje se novi član 3a sa nadnaslovom, koji glasi:

„Tretman potraživanja ustupljenih trećim licima

Član 3a

Za utvrđivanje iznosa potraživanja koja su ustupljena trećim licima po osnovu kredita koji se konvertuju u skladu sa ovim zakonom (u daljem tekstu: dug), komercijalne banke koje su ustupile ova potraživanja dužne su da, za namjene obračuna duga i zaključenja odgovarajućeg ugovora, u roku od 15 radnih dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, za svako ustupljeno potraživanje dostave tim trećim licima sljedeće:

1. Ugovor o kreditu, sa inicijalnim planom otplate za taj kredit;
2. Podatak o iznosu odobrenog kredita u švajcarskim francima i iznosu u eurima utvrđenom u skladu sa članom 2 stav 1 ovog zakona;
3. Otplatni plan kredita za period na koji je kredit odobren, sačinjen korišćenjem nominalne kamatne stope od 8,2% i primjenom složenog kamatnog računa i dekurzivnog načina obračuna;
4. Podatak o ukupnim plaćanjima prema komercijalnoj banci po osnovu ugovora o kreditu, koja je korisnik kredita izvršio do dana ustupanja potraživanja, sa datumima i iznosima pojedinačnih izvršenih uplata.

Iznos duga se izračunava tako što se iznos neotplaćene glavnice iz otplatnog plana iz stava 1 tačka 3 ovog člana, po stanju na dan kada se vrši utvrđivanje duga, usklađuje za iznos razlike u vrijednosti svih novčanih priliva i odliva koji proizilaze iz ugovora o kreditu.

Za iznos duga, utvrđen u skladu sa stavom 2 ovog člana, treće lice je dužno da, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, korisniku kredita koji je ustupljen tom licu (u daljem tekstu: dužnik) ponudi odgovarajući ugovor o regulisanju duga, sa kamatnom stopom od najviše 8,2% godišnje i krajnjim rokom otplate koji ne može biti kraći od roka utvrđenog inicijalnim ugovorom o kreditu.

Ugovor o regulisanju duga ne smije da sadrži odredbe kojima se od dužnika zahtijevaju dodatna sredstva obezbjeđenja, naknada za izradu ugovora i druga slična plaćanja, niti se ugovorom, bez saglasnosti dužnika, mogu utvrđivati druga prava i obaveze kojima bi se dužnik stavljao u nepovoljniji položaj u odnosu na prava i obaveze koja je dužnik imao po osnovu inicijalnog ugovora o kreditu.

Dužnici su dužni da se, u roku od 60 dana od dana prijema predloga ugovora o regulisanju duga, izjasne o prihvatljivosti tog ugovora i da, u slučaju prihvatanja tog ugovora, zaključe sa trećim licem ugovor o regulisanju duga.

Uspostavljanje dužničko-povjerilačkih odnosa u smislu stava 3 ovog člana, neće se smatrati nedozvoljenim obavljanjem bankarskih poslova.

Treća lica su dužna da, od stupanja na snagu ovog zakona, obustave sve radnje koje se odnose na prinudno izvršenje radi namirenja potraživanja dužnika. Ukoliko dužnici, u roku od 60 dana od dana prijema predloga ugovora o regulisanju duga sa trećim licem, ne zaključe ovaj ugovor, postupak prinudnog izvršenja se može nastaviti.

Obrazloženje

Predloženi amandman se daje radi preciznog uređivanja tretmana potraživanja ustupljenih trećim licima, bez kojeg bi ostala otvorena značajna pitanja neophodna za primjenu ovog zakona od strane trećih lica.

AMANDMAN 3

Član 6 Predloga zakona mijenja se i glasi:

„Član 6

Poslije člana 5 dodaje se novi član 5a, sa nadnaslovom, koji glasi:

„Kaznene odredbe

Član 5a

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 eura do 40.000 eura kazniće se za prekršaj komercijalne banke ili treće lice, ako:

1. Ne izvrše novi obračun kredita, odnosno potraživanja (član 3 stav1);

2. Ne vrati više uplaćeni iznos sredstava od obaveze utvrđene po ovom zakonu po osnovu kredita koji su u redovnom postupku ili prinudnom naplatom otplaćeni (član 3 stav 2);
 3. U propisanom roku ne dostavi trećem licu podatke i dokumentaciju (član 3a stav 1);
 4. U propisanom roku ne dostavi dužniku predlog ugovora o regulisanju duga (član 3a stav 3);
 5. Od stupanja na snagu ovog zakona, ne obustavi sve radnje koje se odnose na prinudno izvršenje radi namirenja potraživanja dužnika (član 3a stav 7).
- Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u komercijalnoj banci ili trećem licu u iznosu od 2.000 eura do 4.000 eura.

Obrazloženje

Predloženi amandman se daje radi usklađivanja prekršajnih odredbi sa materijalnim normama na koje se one odnose.

Podnosioci amandmana

Zoran Jelić

Rešid Adrović

Maida Bešlić

Veljko Zarubica

Radovan Obradović